



Mofumahadi Angie Motshekga,
letona la Lafapha la Thuto ya
Motheo.



Mong. Enver Surty, Motlatsi
wa Letona la Thuto ya
Motheo.

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tla boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo.


Mof. Angie Motshekga, mmoho le Motlatsi Letona la Thuto ya Motheo. Mong. Enver Surty.

Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwale ka enngwe ya dintlha tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projek ena e etsahetse ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso. ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnate ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka e nngwe le e nngwe ya mesebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.



SESOOTHO HOME LANGUAGE
GRADE 2 – BOOK 1

TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-920458-22-5

THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.



9 781920 458225



ISBN 978-1-920458-22-5

SESOOTHO PUO YALAPENG – Kereiti ya 2 Buka ya 1



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Lebitso:

Phapusi:

Sehlopha sa


2



YALAPENG

Buka ya 1
Kotara ya 1 & 2

Bona tataiso
ya matitjhere
kahara
khabara e
kamorao.



Menwana ya hao e o thusa ho bala

Ka nako e nngwe ha o bala, o kopana le mantswe ao o sa a tsebeng. Ha sena se etsahala, etsa hore menwana ya hao e o thuse. Monwana o mong le o mong o tla o thusa ho bolela lentswe, le hore o tsebe lentswe leo le bolela eng.

Sheba setshwantsho. Sheba haeba sena se ka o thusa ho fumana na lentswe lena le bolela eng.


Sheba lentswe ka hloko o leke ho bona na ha ho karolo ya lentswe eo o e tsebang.

O ka leka ho arola lentswe ka medumo e fapaneng. Leka ho balla lentswe hodimo.

Ha o hloleha ho le bala, kopa motswalle wa hao, kgaitsemi ya hao, kapa moholwane wa hao kapa titjhere ya hao ho o thusa. Ba kope ba o jwetse na lentswe le reng le hore le bolela eng.

Leka ho tlohela lentswe leo o bale moo polelo e fellang.

Ba kope hore ba o bolelle hore lentswe le bitswa jwang, le hore le bolela eng. Le ngole tlolontsweng ya hao hore o se ke wa le lebala.



TATAISO YA MATITJHERE- KEREITI YA 2 PUO YA LAPENG

Buka ena ya tshebetso e tshwanetse e sebediswe mmoho le dithusa thuto tse ding tsa hao. Sebedisa buka ena le dithusa thuto tse ding ho tswellisa kgolo ya barutwana ya dikgopolo tsena:

- Ho tshwara buka: Tsela e nepahetseng yah o tshwara le ho phetla leqephe bukeng.
- Sebopoho sa buka: Leqephe le ka pele, leqephe le morao, sehlooho le lenaneo la ditaba.
- Tatellano : Ho bala ho tloha pele ho leba morao, hotloha ho le letshehadi ho leba ho le letona le ho tloha hodimo ho leba tlaase.

DIKELETSO TSA HO RUTA

Ho mamela le ho bua

Bala Curriculum and Assessment Policy Statement ya hao (Sesotho Puo ya Lapeng) Barutwana ba tshwanetse ho kopana le dipale, diraeme tse kgutshwane, dithothokiso le dipina beke le beke.

Puisano ka ditshwantsho

1. Tataisa barutwana ho:
 - bona le ho buisana ka dintho ditshwantshong(boholo, sebopoho, mmala le bongata)
 - hlahosa ditshwantsho ka ho botsa dipotso ke:mang, eng, kae, neng, hogeneng, eng e etsahetseng pele , ke eng se etsahetseng morao?
 - ho qapa pale ya tlelase(bolelele bo tla supuwa ke boemo ba morutwana ba tswelopele)
2. Dumella morutwana ka mong ho phethela motswalle pale ya tlelase.
3. Amanya ho ngola pale ya tlelase (CAPS Puo ya Lapeng, leqephe 12, ho ngola ho arolelanwang). Tlisa tshebediso ya dithaku tse kgolo,karohanyo ya mantswe le matshwao a puo temohong ya ban aka nako yohle.
4. Dumella barutwana ho bala le wena pale ya tlelase. Kopa barutwana ho sehela mela ka tlaase kapa ho etsa sedikadikwe medumong , tlolontsweng le sebopoho sa puo sa beke paleng ya tlelase.

Ho bala

Tadima Curriculum and Assessment Policy Statement ya hao (Sesotho Puo ya Lapeng) leq12-18,mabapi le dikarolo tsa sehlooho tsa ho ruta ho bala.(Dithothokiso: Tadima tataiso ya matitjhere e akaretsang)

Ho ngola

Tadima Curriculum and Assessment Policy Statement ya hao(Sesotho Puo ya Lapeng) leq 18-19 mabapi le mongolo wa letsoho, le tsela ya ho ngola.

Ela hloko tse latelang:

- ho tshwara ho nepahetseng ha dikerayone le dipensele
- tatellano: ho ngola ho tloha ho le letshehadi ho leba ho le letona le ho tloha hodimoho leba tlaase
- tshebediso ya diseterape ho bontsha popo le tatellano e nepahetseng ya dithaku

Hopola tse latelang:

- Ho rata ha barutwana ho fapane.Ho bohlokwa hore barutwana ba tjhehiswe ka ho bona, ka ho utlwa le ka ho ama (ka diteko) ho re ba ithute ka phetahalo.
- Ho ithuta ho hloka phetapheto
- Barutwana ba tshwanetse ho utlwa thuto, kahoo boikgathollo bo tshwanetse ho etswa, pele bo ka ngolwa, mohlala: **Tlotlontsweng**: Neha barutwana monyetla wa ho bopa mantswe ba sebedisa dikarete tsa mantswe.

Kutlwisiso: Barutwana ba phetheli dikarabo ka molomo dihlopheng tsa bona pele ba di ngola. Moetapele wa sehlopha o botsa dipotso ha sehlopha se fumana dikarabo mme ba araba.

Ho kgetha mantswe a ho qetella dipolelo. Neha sehlopha diterape tsa ho ngola tse le dikarete tsa mantswe tse sa fellang. Barutwana ba qetella dipolelo ka ho beha dikarete tsa mantswe ka nepo.

Ho nyalanya mantswe ditshwantshong (leq17): Hodisa leqephe e be A3. Dihlopheng tsa bona , barutwana ba beha matshwao dikarabong tse nepahetseng.


Ho nyalanya karolo tse pedi tsa polelo (leq84): Dihlopheng tsa bona , barutwana ba nyalanya dikarolo tsa dipolelo.

Ho ingolla atikele ya koranta (128): Etsa hore barutwana ba ngole atikele ya tlelasee latelwa ke atikele ya sehlopha pele ba ingolla ya bona ka bonngwe.

Bukantswe: Sebedisa bukantswe kamehla.Bokgoni ba barutwana ke bona bo tla bontsha hore na mosebetsi o thatafatswe hakae. Ho ka hlokahala ho ba neha maqephe ao ba ka lebang ho oona.

Hlokomela: Nakong ya tshebetso ya dihlopheng, neha moetapele wa sehlopha ka dikarabo hore a tle a kgone ho thusa ditho tsa sehlopha ka nepo.

Kereiti 2 ya 2



P u o

ka SESOTHO



Buka ena ke ya:



SESOTHO
Buka
I

Tema 1: Re kgutlela sekolong



Kotara ya l: Beke 1 - 5

1 Re kgutlela sekolong

Ho balwa ho kopanetsweng (mogoqo)
Hlakiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Sebedisa tsela ya ho bora lepa seo pale e bua ka sona
Thonya dinthla tsa sehllooho ho se badilweng
Medumo: Ditumannothsi a, e, i, u
Kwetlisa ho ngola tlhaku Aa
Ho ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswwe a hlahang lebokoseng la mantsws.
Mantswe a bonwang

2 Ke kgutlese sekolong

Etsa sthwantsho sa seo o se entseng ka matsuksi a phomolo
Hlakiso e nglowlang (Tlatsa ke, o, re, ho pthethela dipolelo tsena)
Hlakiso e nglowlang (Ngola se o se entseng matsatsing a phomolo)
Boikgathollo (Phethela khalandra ka ho tlatsa matsuksi a siuweng a beke mme o take sethwantsho sa se bontshang seo ba se etsang letsatsi le leng le leng le beke).

3 Diaparo tsa sekolo

Ho balwa ho kopanetsweng (puisano)
Sebedisa tsela ya ho bona holepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tsa sehllooho ho se badilweng
Tlhakiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo: Ditumannothsi a e l o u
Kwetlisa ho ngola tlhaku Tsena Bb.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswwe a hlahang lebokoseng la mantsws.
Mantswe a bonwang

4 Diaparo tsa sekolo

Taka sethwantsho moo o apereng diaparo tsa hao tsa sekolo.
Tlatsa dinthla tsa hao tsaa botseibiso
Ngola dipolelo ka sethwantsho sa hao .
Boikgathollo: Ngola diaparo tse dithwantshong

5 Moshanyana e motja sekolong

Ho balwa ho kopanetsweng (mogoqo)
Sebedisa tsela ya ho bora lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tsa sehllooho ho se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo: ditumannothsi a e l o u
Kwetlisa ho ngola tlhaku Cc.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswwe a hlahang lebokoseng la mantsws.
Mantswe a bonwang

6 Le amohetswe sekolong

Tshwantshisa tsela seo o ka amohelang moshemane kapa ngwanana e mothja sekolong.
Kuthwisiso: Tlatsa dikoego ho bontsha kuthwisiso.
Ho ngola dipolelo ka motswalie wa hao.
Boikgathollo: (Fumana tsela ya ho ya sekolongmeizing ena)

7 Dipapadi

Ho balwa ho kopanetsweng (mogoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tsa sehllooho ho se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo: ra, pa, bo, ma
Kwetlisa ho ngola dithhaku Dd.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswwe a hlahang lebokoseng la mantsws.
Mantswe a bonwang

8 Ke rata dipapadi

Taka sethwantsho sa papadi eo o ratang ho e bapala
Ngola dipolelo ka dipapadi tseo odi ratang/ o sa di ratang
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswwe a hlahang lebokoseng la mantsws.

9 Mooki o tla sekolong

Ho balwa ho kopanetsweng (mogoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tsa bohlokho ho se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (Tshwaya eek a tjhe)
Medumo : mo, se, hi, ba, k
Kwetlisa ho ngola dithhaku Ee.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswwe a hlahang lebokoseng la mantsws.
Mantswe a bonwang

10 Mooki o re ...

Ho bopa mantsws ho hlaha dithwantshong. Qala ka Ke tlamehile...
Ngola dipolelo tse thara ko bophelo bo bottle
Ngola dipolelo tse qalang ka Nka... le Nke ke...
Sebedisa maetsi!
Boikgathollo: nyalanya mantsws a b le m ho dithwantsho

11 Phepo sekolong

Ho balwa ho kopanetsweng (mogoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tsa bohlokho ho se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo: medumo ya th le m
Kwetlisa dithhaku Ff.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswwe a hlahang lebokoseng la mantsws.

Mantswe a bonwang

12 Dijo tseo re di jang

Taka dithwantsho sa seo o ka se fotoneling, latwang, amang, bonang le seo o ka se uthwang.
Bolella motswalie ka dithwantsho tsa hao.
Ngola mabitsa o dithwantsho tsena tsaa dijo.
Ngola dipolelo tsena hape o sebedisa matshwao a nepahetseng a pua (kgutlo, makalo le potso)
Nyalanya mantsws le dithwantsho tse nepahetseng.
Tshwaya dijo tseo wena le motswalie le di ratang.

13 Mosebetsi wa hae

Ho balwa ho kopanetsweng (mogoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tse ka sehlloonghyo se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo: hi
Kwetlisa ho ngola dithhaku Gg.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswwe a hlahang lebokoseng la mantsws.
Mantswe a bonwang.

14 Ke etsa mosebetsi wa sekolo hae kamehla

Ka bobedi, tshwantshisang.
Taka mola pakeng tsaa dithwantsho tse pedi tse nang le modumo o tswhangang (mohlala duma, dula)
Ngola dipolelo ka ho etsa mosebetsi wa hae.
Boikgathollo: Khalarra mme o ngole mabitsa sethwantshong.

15 Dihlahloblo

Ho bala ho kopanetsweng (mogoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tse ka sehlloonghyo se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo: ng le kg
Kwetlisa ho ngola tlhaku Hh.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswwe a hlahang lebokoseng la mantsws.

16 Matsatsi a bohlokwa

Bala khalendara
Botsa metswalie hore matsatsi a bona a tswalo a neng (ebe o ngola matsatsi thoko ho mabitsa a bona)
Tlatsa mabitsa a bona kgwedding ya teng khalendareng.
Kwetlisa ho ngola letsatsi la hao da tswalo.

Tema 2: Ba lelapa le metswalle

17 Malapa ka ho fapana

Ho bala ho kopanetsweng (mogoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tse ka sehlloonghyo se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo: bo, le, hammho le ha.
Kwetlisa ho ngola tlhaku li.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswwe a hlahang lebokoseng la mantsws.
Mantswe a bonwang

18 Lelapa Leso

Taka sethwantsho sa lelapa la heno
Ngola mabitsa o dithwantsho tsena tsa lelapa la heno.
Ngola ka lelapa la heno.
Boikgathollo (kgetha mpho bakeng sa e mong le e mong wa lelapa.
Bolela hore o tla fa mang eng).

19 Lenyalong

Ho balwa ho kopanetsweng Moqoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tse ka sehlloonghyo se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo: ng
Kwetlisa ho ngola tlhaku Jj.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswwe a hlahang lebokoseng la mantsws.

20 Ke ne ke natefetswe lenyalong

Tshwantshisa ka paleMake up a role play about the story.
Ngola dinomoro ho bontsha tatellano ya diketsahalo paleng.
Ngola polelo ka sethwantsho ka seng.
Boikgathollo: (Ho lhahisa dipotso tse kgethwang)

21 Metswalle ya ka e ratchang

Ho balwa ho kopanetsweng (mogoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tse ka sehlloonghyo se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo : hi, th, ng
Kwetlisa ho ngola tlhaku Kk.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswwe a hlahang lebokoseng la mantsws.
Mantswe a bonwang

22 Metswalle ya ka

Tshwantshisa o thusa e mong.
Ngola dipolelo ka ho thusa lapeng le sekolong
Ngola dipolelo ka e mong ya o thusang
Bapala papadi ya medumo ya mantsws

23 Re hlokomeila diphoofolo

Palo e kopanetsweng (mogoqo)
Sebedisa se bonnang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tsa sehllooho ho se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo: th, hi, tsh, ts.
Kwetlisa ho ngola modumo Li.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswwe a hlahang lebokoseng la mantsws.
Mantswe a bonwang.

24 A re thusaneng

Etsa sethwantsho sa phoofolo eo o nahangan hore e ka etsa metswalle sa bebole
Ngola serapa ka pale
Tlatsa medumo I le u dikegeong ho pthethela mantsws
Nyalanya dithwantsho ho bontsha naako ya letsatsi(hosing, motshehere kapas bosiu)

25 Malapa a hlwekileng

Ho balwa ho kopanetsweng (mogoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tsa sehllooho ho se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo : u le i
Kwetlisa ho ngola tlhaku Mm.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswwe a hlahang lebokoseng la mantsws.
Mantswe a bonwang

26 Lapeng

Taka sethwantsho sa seo o sa rateng ho se etsa lapeng. Bolella metswalle ka sethwantsho sa hao.
Ngola dipolelo tse galang ka ke rata... le Ha ke rate...

Phethela mantsws o sebedisa mantsws a modumo wa ella, el, u

Taka sethwantsho sa seo o etsang hosing, motshehere le bosiu

27 Re a ikwetlisa

Ho balwa ho kopanetsweng (mogoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tsa sehllooho ho se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo : mo, ts, tsh, le ella
Kwetlisa ho ngola tlhaku Nn.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswwe a hlahang

Kotara ya l: Beke 6 - 8

lebokoseng la mantsws.
Mantswe a bonwang

28 Boikwetliso le dipapadi

Bolella motswalie wa hao papadi eo o ratang le eo o sa e rateng
Phethela dipolelo ka (Ke rata kapaa Ha ke rate)
Ngola matsatsi a beke ka tatellano e nepahetseng.
Taka sethwantsho sa seo o ratang ho se etsa ka le leng la matsatsi ana
Boikgathollo (Ooqa ka sethwantsho. Bolella motswalie hore hore ke dintho dife tse hole mm eke dife tse haufi)

29 Re ja hantle

Ho bala ho kopanetsweng (moqoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tsa sehllooho ho se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo : Phronics: ja, mm, ny
Kwetlisa ho ngola tlhaku Oo.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswwe a hlahang lebokoseng la mantsws.
Mantswe a bonwang

30 Podi tshimong

Ka bobedi, tshwantshisang pale.
Nomora dithwantsho hoy a ka tatellano ya pale.
Ngola polelo ka sethwantsho ka seng.

Tadima mebal. Bolella motswalie hore ke mebal efe eo o e fumanang ha o tswaka mebal ena. .

31 Thusang

Ho balwa ho kopanetsweng (mogoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthla tsa sehllooho ho se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)
Medumo: tl, kg, ts, le tsw
Kwetlisa ho ngola tlhaku Hh.
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswwe a hlahang lebokoseng la mantsws.
Mantswe a bonwang

32 Thusanang

Tshwantshisa ho thusa lapengMake up a role play about helping at home
Botsa metswalle e 5 hore ke mebal efe eo ba e ratisisang. Ngola mabitsa a bona le mebal o phethela tafole.
Ngola pale ka e mong eo o mo thusang
Fumana tsela ya hao ho hlaha sekolong ho ya lapeng meizing ena



Tema 3: Ho nka leeto

Kotara ya 2: Beke 1 - 5

33 Taba tse monate

66

Ho balwa ho kopanetsweng (moqoqo)
Puo boermong ba mmui
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthia tsu seholloho tsu se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (fana ka dikarabo tsa dipolelo tse phethahetseng dipotsong tsena)
Medumoa; e, ee
Kwetisa ho ngola dithaku Qq.
Ngola dipolelo bukeng ya dhlakiso o sebedisa mantswe a hlhang lebokoseng la mantswe.
Mantswe a bonwang

34 Re nka leeto

68

Qoqa ka leeto leo o ka ratang ho le nka.
Eta setshwantsho hadima T-shirt ya hao ho bontsha seo o tiang ho se bona
Mabitso-bitso o sebedisa dithaku tse kgolo
Ngola dipolelo ka sebaka seo o ratang ho se etela.
Bapala papadi ya dimpho o sebedisa mang, hobaneng le lekopanyi hohane.

35 Re ya kae?

70

Ho balwa ho kopanetsweng (moqoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthia tsu seholloho tsu se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (fana ka dikarabo tsa dipolelo tse phethahetseng dipotsong tsena)
Medumo: sh, tjh, tl, ph, ts
Kwetisa ho ngola dithaku Rr
Ngola dipolelo bukeng ya dhlakiso o sebedisa mantswe a hlhang lebokoseng la mantswe.
Mantswe a bonwang

36 Ke batla ho bona ...

72

Qoqa ka dibaka tseo o ka ratang ho di etela. O batla ho bona eng moo?
Nomara ditshwantsho ho bontsha tatellano ya diketsahalo paleng. Ebe o bolella motswalle pale eo o e bonang ditshwantshong.
Ngola dipolelo ka seo o se bonang ditshwantshong.
Taka ditshwantsho tsu difahleho fenestereng ya bese ebe o khala bese.

37 Bese mahaeng

74

Ho balwa ho kopanetsweng (moqoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthia tsu seholloho tsu se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (fana ka dikarabo tsa dipolelo tse phethahetseng dipotsong tsena)
Medumo: kg, tl
Kwetisa ho ngola thaku Hh.
Ngola dipolelo bukeng ya dhlakiso o sebedisa mantswe a hlhang lebokoseng la mantswe.
Mantswe a bonwang

Tema 4: Tikoloho ya rona

49 Sefefo

98

Ho balwa ho kopanetsweng (moqoqo le boemo ba mmui)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthia tsu seholloho tsu se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (nelhelana ka dikarabo tsa dipolelo tse felletseng dipotsong tsena)
Medumo: tsw, tsh, ll, n, nl
Kwetisa hongola thaku Xx.
Ngola dipolelo bukeng ya hao ya dhlakiso o sebedisa mantswe a hlhang lebokoseng la mantswe.
Mantswe a bonwang

50 Re hae jwale

100

Lepa phleto ya pale.
Taka setshwantsho ka pale.
Ngola phleto ya pale.
Bala phleto ya pale.
Khala ditshwantsho ka pale.

51 Sefako

102

Ho balwa ho kopanetsweng (moqoqo le boemo ba mmui)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthia tsu seholloho tsu se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (nelhelana ka dikarabo tsa dipolelon tse felletseng dipotsong tsena)
Medumo: tl, th, tjh
Mongolo: Kopa polelo.
Ngola dipolelo bukeng ya dhlakiso o sebedisa mantswe a tswang lebokoseng la mantswe.
Mantswe a bonwang

52 Kamora sefako

104

Qoqa ka pale
Nomara ditshwantsho ho bontsha tatellano ya pale. Jwale bolella motswalle pale.
Ngola polelo ka setshwantsho ka seng.
Hlalosa setshwantsho

53 Nkile ka bona lehlwa

106

Ho balwa ho kopanetsweng (moqoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e bua ka sona
Thonya dinthia tsu seholloho tsu se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (Nelhelana ka dikarabo tsa dipolelo tse phethahetseng dipotsong tsena)
Medumo: tjh, th, tl, ts, nk
Mongolo: Kopa polelo.
Ngola dipolelo bukeng ya dhlakiso o sebedisa mantswe a tswang lebokoseng la mantswe.
Mantswe a bonwang

38 Ho feta ka hara moru

76

A re etseng (taka ditshwantsho tsu sea bao ba se bonang)
Hlakiso ya ho ngola (ngola dipolelo ka ditshwantsho tsu hao)
Hlakiso ya ho ngola (kenya lentswe le nepahetseng)
Boikgathollo (Bontsha mokganni wa bese ho tswa morumg meizing)

39 Re kganna toropong

78

Ho bala ho kopanetsweng (moqoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthia tsu seholloho tsu se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (nelhelana ka dikarabo tsa dipolelo tse phethahetseng dipotsong tsena)
Medumo: tsh, ph, ny
Kwetisa ho ngola thaku Tt.
Ngola dipolelo bukeng ya dhlakiso o sebedisa mantswe a hlhang lebokoseng la mantswe.
Mantswe a bonwang

40 Ntja e balehile

80

Tshwantshisa ho bontsha hore o utwisa pale.
Nomara ditshwantsho tsu pale ka tatellano e nepahetseng
Ngola polelo ka setshwantsho ka seng
Bapala papadi ya mantswe ho ikgopota medumo

41 Re bona diphoofolo tse hlahla, tse hlano tse tummeneng

82

Palo e kopanetsweng (moqoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthia tsu seholloho tsu se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (nelhelana ka dikarabo tsa dipolelo tse phethahetseng dipotsong tsena)
Medumo: sh, tl, hl, ph
Kwetisa ho ngola thaku Uu.
Ngola dipolelo bukeng ya dhlakiso o sebedisa mantswe a hlhang lebokoseng la mantswe.
Mantswe a bonwang

42 Diphoofolo tse ding

84

Etsa setshwantsho sa phoofolo eo o rtang ho e bona. Boella motswalle ka setshwantsho sa haao.
Ngola dipolelo ka setshwantsho sa haao.
Taka mola ho qetella dipolelo ho bontsha kutwisiso ya pale.
Qetella mantswe o sebedisa tsh, ph, tjh, kg, (Jwale nyalandya lentswe setshwantshong se nepahetseng).
Tatellano ya neterwana: Phethela setshwantsho mme o se khalare.

43 Re lewatleng

86

Ho bala ho kopanetsweng (moqoqo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthia tsu seholloho tsu se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (nelhelana ka dikarabo tsa dipolelo tse phethahetseng dipotsong tsena)
Medumo: hl le qh

Kwetisa ho ngola thaku Tt.
Ngola dipolelo bukeng ya dhlakiso o sebedisa mantswe a hlhang lebokoseng la mantswe.

44 Rentse re le lewatleng

88

Ho ngola lenane
Ho ngola phousekarete
Ho ngola matsatsi a beke ka tatellano.
Ho bua ka seo o se etsang letsatsi le letsatsi
Ho ngola dipolelo ka seo o se etsang letsatsi le letsatsi.
Kopanya matheba mme o khalaré setshwantsho.

45 Ke nako ya ho ya hae

90

Ho bala ho kopanetsweng(dihlakiso)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthia tsu seholloho tsu se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (nelhelana ka dikarabo tsa dipolelo tse phethahetseng dipotsong tsena)
Medumo: II, kg, ts
Kwetisa ho ngola thaku Ww.
Ngola dipolelo bukeng ya dhlakiso o sebedisa mantswe a hlhang lebokoseng la mantswe.
Mantswe a bonwang

46 Re kgutlela hae

92

Ke setshwantsho ho supa kuthwisiso ya pale.
Etsa dipolelo ka ho kopanya dikarolo tse pedi.

Ngola serapa ka nako eo o ileng wa ikutwua o saretswe

Bapala Papadi ya mantswe ho ikgopota medumo.

47 Re kgutletse ka telaseng

94

Ho bala ho kopanetsweng (moqoqo, boemo ba mmui)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthia tsu seholloho tsu se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (nelhelana ka karabó ya dipolelo tse felletseng dipotsong tsena)
Medumo: ph, kg, q, ng
Kwetisa ho ngola thaku Xx.
Ngola dipolelo bukeng ya dhlakiso o sebedisa mantswe a hlhang lebokoseng la mantswe.
Mantswe a bonwang

48 Re kgutlela sekolong

96

Bolela ditaba

Ngola ditaba

Bopolelo dipolelo ka ho kopanya dikarolo tse pedi.

Taka tsela ya bese tatellanong ya pale ho bontsha kutwisiso.

60 Re bua ka nako

120

Ho bala tshupanako
Tlatsa nako difahlehang tsa tshupa nako
Boikgathollo; (seha tshupanako ho hlala kamora buka mme o mamarisetse manaka ho yona. Bontsha metswalle nako tse fapaneng)

61 Ha re bueng ka nako hape

122

Ho bala ho kopanetsweng (Mogogo)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonya dinthia tsu seholloho tsu se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (Nelhelana ka karabó ya dipolelo tse felletseng dipotsong tsena)
Medumo : tsh, b, ng, wl
Mongolo: Kopa polelo.

Ngola dipolelo bukeng ya dhlakiso o sebedisa mantswe a hlhang lebokoseng la mantswe.
Mantswe a bonwang

62 Nako ya ho ...?

124

Nyalanya dinako tse ditshupanakong tsena
Ngola nako, wale taka manaka hadima ditshupanako ho bontsha dinako tse nepahetseng

Peiso ya mantswe ho ikwetlisa medumo

63 Re apara ho latela boemo ba lehodimo

126

Ho bala ho kopanetsweng (Lesedinyana)
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona
Thonyadintinha tsu seholloho tsu se badilweng
Hlakiso ya kuthwisiso (Nelhelana ka karabó ya dipolelo tse felletseng dipotsong tsena)

Medumo: kg, ll, ny, ph

Mongolo : Kopa polelo

Ngola dipolelo bukeng ya dhlakiso o sebedisa mantswe a tswang lebokoseng la mantswe.

Mantswe a bonwang

64 Koranta ya ka


128

Bu aka ditaba tsa hao

Ngola ditaba tsa hao

Seha popo ya pampiri mme o e apese





Ha re baleng

Re kgutletse sekolong, ka mora nako
e telele ya phomolo.

Dumela Molemo.

Dumela Amo.

Dumela Ati le wena Jabu.

Le ne le etsang ka nako ya phomolo?



Amo

Ke ne ke tjhaketse nkongo.



Sam

Ke ne ke ile lewatleng.

Ati




Ke ne ke le hae.

Woof woof!



Lolo

Jabu

Ke ne ke tjhaketse malome.
Ke ne ke bapala le bomotswala.

Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓ Kapa tseo o sa dumellaneng le tsona ka letshwao lena ✗.

Dikolo di butswe.

Amo o ne a ile lewatleng.

Ati o ne a tjhaketse nkongo.




Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

dumela	lewatleng	butswe	malome
dumedisa	lehaeng	bula	maobane
dula	sekolong	buka	mane



Mantswe a tlwaelehileng

dumela
nako
bula

Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.

A A

a a



Ha re etseng

Etsa setshwantsho ka seo o neng o se etsa ka nako ya phomolo.



Ha re ngoleng

Kgetha le leng la mantswe ho qetela polelo.



lewatleng	Ke ne ke ile _____ ka nako ya phomolo.
-----------	--

phomolo	Ke ne ke bapala le bomotswala ka nako ya _____.
---------	---

buka	Ke bala _____ ya Sesotho.
------	---------------------------

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka seo o se entseng ka nako ya phomolo.
Sebedisa a mang a mantswe ana ho o thusa

hae


lewatleng

phomola

dumela

tjhaka

nkgono



Boikgathollo

Ngola matsatsi a beke a siuweng. Etsa
setshwantsho ka seo o tla beng o se etsa ka
mehla, jwale ka ha le kgutletse sekolong.
Jwale bolella motswalle wa hao: Morero wa
bekе



Mantaha

Ka Mantaha ke tla ...

Ka Sontaha ke tla ...



Labobedi



Labohlano



Sontaha



Ha re baleng

Titjhhere



Re apara diaparo tsa sekolo.
Na diaparo tsa hao tsa sekolo di sa o
lekana?



Sam

Diaparo tsa ka di nnyane. Ke tlamehile ho
apara diaparo tsa sekolo tsa moholwane wa ka.



Bongi

Ke na le diaparo tse ntjha tsa sekolo.
Di kgolo haholo. Mme o re diaparo tsa
sekolo di tlamehile ho ntekana ho fihlela
ke fihla kereiting ya bohlano.



Le nna diaparo tsa ka ha di ntekane.

Ati



Jabu

Ha ke so be le diaparo tsa sekolo.
Ntate o tla nthekaza diaparo tsa sekolo
mafelong a kgwedi.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao
lena ✓ Kapa tseo o sa dumellanang le tsona ka letshwao lena ✗.

Diaparo tsa Molemo di nnyane haholo


Amo o na le diaparo tse ntjha tsa sekolo.

Mosi o tla fumana diaparo tse ntjha mafelong a kgwedi.



Tlotlontswe


Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa
mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya
dihlkiso.



Mantswe a
tlwaelehileng

apara
kgwedi
lekana

di	fihla	tlamehile	kgwedi	lekana
diaparo	sehlopha	tloha	kgolo	ntekana
dikolo	bohlano	tlola	kgomo	lekane



Ha re ngoleng


Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



B B


b b

Diaparo tsa sekolo



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa hao o apere diaparo tsa sekolo.



Ha re ngoleng

Phethela karete ena ebe o taka setshwantsho sa hao.




Lebitso la ka ke _____.

Ke sehlopheng sa _____.

Ke dilemo di _____.

Sekolo sa ka ke _____.



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka diaparo tsa sekolo.
Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

the

borikgwe

baki


dikausu

*diet*a

mose


hempe

kepisi




Boikqathollo


Bontsha mabitso a diaparotsena.



Moshanyana e motjha sekolong



Ha re baleng



Molemo

Ke nna Molemo. Ke motjha sekolong sena.
Ke tswa sekolong se seng. Ho bodutu mona.

"E ka re nkabe ke na le bakgotsi."
Ho rialo Molemo.



Lolo



Ati

Ati le Lolo ba bona Molemo a eme a le
mong. Ba ya ho yena.

"Dumela Molemo, o batla ho bapala le
rona na?" ho bolela Ati.



Ati

"O ka bapala le rona."

Ho bolela Amo.



Molemo



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓ Kapa tseo o sa dumellaneng le tsona ka letshwao lena ✗.

Molemo o motjha sekolong.

Ati le Amo ba bua le yena.

Molemo o thabile jwale.



Tlotlontswe


Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.



Mantswe a tlwaelehileng

ba pala	ba tla	y ena	ba kgotsi
pa padi	tl ama	y ane	ba kgothu

ho
ka
bona



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



C C

C C



Le amohetswe sekolong




Ka dihlotswhana, etsang tshwantshiso ya ka moo le tla
amohela moshanyana kapa ngwanana e motjha.



Botsa metswalle e 5 hore ke buka efe eo b aka
ratang ho e bala ebe o tlotsa sedikadikwe se thoko
ho buka.



Ke buka efe eo metswalle e e ratileng ka ho feta?



Ke buka efe eo metswalle e sa e ratang haholo?



Ngola polelo tse pedi ka ho fihla ha hao sekolong o sa tsebe motho.
Sebedisa a mang a mantswe ana ho ngola dipolelo.

ke mong

bodutu

ha ke

tsebe

motho

bapala



Ha re ngoleng

Tlatsa mantswe ana makharetjing a mantswe a nepahetseng.

budutu

kopa

nyamela

ente

otla

empa

fiela

poso

matla

katse

jwang

sesene

pitsi

mollo

letsatsi





Boikgathollo

Thusa moshanyana e motjha ho fumana tsela ya ho ya sekolong.
Boella motswalle wa hao dibaka tseo a tla fetang ho tsona.




QALA

SEPTELE

SEKOLO

MAPONESENG





Ha re baleng

Ati



Ke rata ho
matha ke tlola.

Molemo



Re rata ho
bapala bolo.



Bongi

Ke rata ho bapala
bolekemaipatile. Ke papadi
ya ho ipata. Ke rata ho
fetoha le ho bapalla ntlong
e sefateng. E hodimo
sefateng. Ke se we.

Ke rata ho
bapala kgati.

Jabu





Ke rata ho matha ke tlola.

Mosi



Lebo

Lebo o rata ho bapala, empa ha a tsebe ho tsamaya. O bapala le ntja. Kaofela re rata ho bua le yena.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓ Kapa tseo o sa dumellaneng le tsona ka letshwao lena ✗.

Mosi o rata ho etsa mosebetsi wa sekolo hae.

Titjhhere o re kgothaletsa ho bala ha re le hae.

Mme o rata ho hlahloba dibuka tsa ka tsa sekolo.



Tlotlontswe


Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

rata	papadi	bolo	matha
ratana	paka	boka	mathisa
ratile	pata	bolong	matheka



Mantswe a tlwaelehileng

rata
bapala
matha



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena. Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



D D


d d

Ke rata dipapadi



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa dipapadi kapa papadi eo o ratang ho e bapala.



Ha re ngoleng

Qetella dipolelo tsena. Kgetha mantswe a nepahetseng lenaneng le hlahlamang.

netebolo

ho tlola

ho matha

ho ya sekolong

Ke rata

Ha ke rate

Ke rata

Ha ke rate



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka dipapadi tseo o di ratang kapa papadi eo o ratang ho e bapala. Sebedisa a mang a mantswe ana ho o thusa.

matha

bapala

rata

papadi



holá

natefela



Ha re nqoleng

Etsa sedikadikwe lentsweng le nepahetseng.



- A** bolo ya maota
 - B** diketo
 - C** morabaraba
 - D** bolo

- A** bolo
 - B** ho sesa
 - C** diketo
 - D** netebolo


- A** bolekemaiapatile
 - B** rakibi
 - C** diketo
 - D** morabaraba 




- | | |
|---|------------|
| A | bolo |
| B | diketo |
| C | morabaraba |
| D | lebelo |



- A** ho sesa
 - B** diketo
 - C** kgati
 - D** bolo



Ha re baleng



Mooki o tlile sekolong ho hlahloba mahlo a rona tsatsing lena.

Amo o hloka diborele hobane ha a bone hantle. O tlamehile ho dula moleng o ka pele tlelaseng.






Ati

Mooki o kopa hore re bale karete e leboteng.

Thabo ke sefofu. Re mo thusa ho tsamaya.



O na le buka ya mongolo wa boreili hore a tsebe ho bala mantswe ka menwana.



Ha re ngoleng

Bala pale. Jwale etsetsa tlhaku e pela karabo e nepahetseng sedikadikwe.

Mooki o tlike ho hlahloba:	
A	matsoho
B	mahlo
C	maoto
D	ditsebe

Ke mang a hlokang diborele?	
A	Mary
B	Jabu
C	Susan
D	Amo

Ke mang ya tlileng sekolong sa heso?	
A	Naaka
B	Rasetimamollo
C	Mooki
D	Mokganni wa ambulanse

Lebitso le letla la pale ke lefe?	
A	Amo o fimana diborele
B	Ngaka e tla sekolong
C	Re hlohlojwa mahlo
D	Ana o a utlwā?



Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

Mantswe a tlwaelehileng

mooki	sekolo	hlahloba	bala	kopa
mosuwe	sefofu	hlano	bana	karete



tsatsi
tiile
bala



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



E E

e e

Mooki o re ...



Ha re etseng

Sheba ditshwantsho mme o bolelle motswalle wa hao hore mooki o re a etse jwang.



Hlatswa matsoho.




Hlatswa meno.



Ja ditholwana
le meroho.



Robala ka nako.



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse tharo ka seo mooki a reng o se etse.

Ke tlamehile

Ke tlamehile

Ke tlamehile



Ha re ngoleng

Qetella dipolelo tsena.

pheha

bina

kganna

roka

penta


tantsha

Ha ke tsebe ho

Ke tseba ho

Ha ke tsebe ho

Ke tseba ho



Boikgathollo

Bapisa mantswe ana le ditshwantsho tse nepahetseng.


sehlaha

buka

letata

mokoko





Ha re baleng

Bala pale. Etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa o.




Ati

Re thabile.

Re thabetse dijo tse monate.

Mme o pheha dijo tse monate. Mme o pheha diahammele. Lolo le yena o batla dijonyana.



Sam



Ke rata ho ja dihwete.

Di thusa mahlo a ka.

Meroho e thibela mafu.

Mosi o a kula. Ha a batle ho ja.

Na o rata meroho?



Nomsa



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓ Kapa tseo o sa dumellanang le tsona ka letshwao lena ✗.

Sam o a kula.

Dihwete di thusa mahlo.

Meroho ha e thuse mahlo.




Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.



Mantswe a tlwaelehileng

thaba	monate	dijo	rata	kula
thabile	mosa	sejo	lerato	mokudi
thibela	mose	mejo	serati	kulelwa



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.

F F

f f


Dijo tseo re di jang



Ha re etseng

Etsa sethwantsho sa ntho eo o ka e:

nkgelang	latswang	bonang
	utlwang	amang



Ha re ngoleng

Tlatsa lentswe le nepahetseng sethwantshong se seng le se seng.

lebese

borotho

dinawa

mahe

tlhapi

apole


tjhese

nama

kuku

papa





Ha re ngoleng

Ngololla dipolelo tsena o sebedisa matshwao a puo a nepahetseng.

?

.

!

,

jabu o rata tjhese

Jabu o rata tjhese.



bongi o ja nama beke e nngwe le e nngwe

na o rata dinawa



atjhe ke dihile mahe




Boikgathollo

Bapisa mantswe le ditshwantsho tse nepahetseng.

Tshwaya dijo tseo wena le motswalle wa hoa le di ratang.



	papa	khabetjhe	kuku	dipompong	moroho
Ke rata					
Motswalle waka o rata					



Ha re baleng



Ke nna Mosi ha ke rate ho etsa
mosebetsi wa sekolo hae.

Ha ke rate ho dula hae.

Ke rata ho tjhakela bakgotsi ba ka.

Ke rata ho bapala le bona.

Titjhere o re kgothaletsa ho
bala ha re le hae.


Mosi



Ho bohlokwa ho etsa mosebetsi wa sekolo ka nako.

Mme o rata ho hlahloba dibuka tsa ka tsa sekolo.

Ke rata ho balla mme dipale tseo re di entseng sekolong.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓ Kapa tseo o sa dumellaneng le tsona ka letshwao lena ✗.

Mosi o rata ho etsa mosebetsi wa sekolo hae.	
--	--

Titjhere o re kgothaletsa ho bala ha re le hae.	
---	--

Mme o rata ho hlahloba dibuka tsa ka tsa sekolo.	
--	--



Tlotlontswe


Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.



Mantswe a tlwaelehileng

hlahloba	tlameha	tjhakela	dula	kgothaletsa
bohlokwa	kgutla	titjhere	duma	bakgotsi
sehlopha	tlama	tjheka	disa	lekgowa

dula
rata
mosebetsi



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



G G

g g



Ha re etseng



Ka bobedi, etsang tshwantshiso ya Mosi a hana ho etsa mosebetsi wa sekolo hae. E mong wa lona e be titjhere.
Borella Mosi bohlokwa ba ho etsa mosebetsi wa sekolo hae.



Ha re bueng

Nomora ditshwantsho tsena ka tatellano e nepahetseng.
Jwale qoqela motswalle pale.



3



2




1

1

2

3



1

2


3



1

2

3



Ha re ngoleng

Tlatsa mantswe ana lelokong le nepahetseng la medumo.

tshela

utswa

betla

thuba

fuputsa

bina

besa

ruta

reka

phela

raoha





letjhoba

sheba

bua

fela

tshela





Ha re baleng

Bala pale. Etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa o, le hl.



Kajeno ke 20 Hlakubele.

Re ngola hlahlobo.

Ati le Amo ha ba tla sekolong.

Ke tseba ho bala le ho ngola
hobane ke etsa mosebetsi wa
hae kamehla.



Molemo

Titjhhere o babatsa mosebetsi wa ka o makgethe.

Ke etsa mosebetsi wa ka wa sekolo hae, ke nto bapala.

Ke sebetsa hantle haholo sekolong.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓ Kapa tseo o sa dumellaneng le tsona ka letshwao lena ✗.

Re ngola hlahlolo kajeno.

Titjhhere o babatsa mosebetsi wa ka o makgethe.

Re ngola hlahlolo ka la 5 Hlakubele.



Tlotlontswe


Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.



Mantswe a tlwaelihileng

ngola	dihlahlolo	makgethe	tlo	sekolong
lengolo	hlakubele	kgomo	tlang	hobaneng
mongodi	bohlokwa	kgopo	ntlo	mang

ngola
dutse
mang



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.

Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



H H

h h



Ha re etseng

Alemanaka


Bua le metswalle ya hao ka matsatsi a bona a tswalo.
Ngola mabitso a bona ho latela matsatsi a bona a tswalo
alemanakeng.



Ha re ngoleng

Ngola matsatsi a tswalo a metswalle ya hao e mene.
Etsa sedikwadikwe alemanakeng.

Lebitso la motswalle	Letsatsi la tswalo
Molemo	I5 Lwetse






Ha re ngoleng

Ithute ho ngola letsatsi la hao la tswalo.


Letsatsi

Kgwedi





Ha re baleng



Bona lelapa la ntate Bosiu.

Lelapa la ha bo Jabu le leholo.

Jabu o dula le nkongo,
moholwane le dikgaitseidi.

Bana ba bang ha ba na
batswadi. Re hloka ho ba thusa.



Lolo

Lapeng la boAti ho na le banana ba babedi feela.

Amo ha a na ntate le mme.

Re hloka ho mo thusa haholo.

Batho ba bang ba na le dikatse kapa dihlapi
kapa nako tse ding le dinku e le diphoofolo tsa
setswallie.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao
lena ✓ Kapa tseo o sa dumellaneng le tsona ka letshwao lena ✗.

Habo Ati ho na le banana ba babedi feela.

Amo ha a na ntate le mme.

Malapeng ohle ho na le bana.




Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

bona	lelapeng	haeno	bana
bosiu	lelapa	haholo	ba
bonolo	lapa	habo	bapala



ha
le
hona



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.

Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



I I

i i

Lelapa Leso



Ha re etseng

Taka setshwantsho sa lelapa leno.



Ha re ngoleng

Tlatsa mantswe ana lelokong le nepahetseng la medumo.

bola

bina

bopa

botsa

buile

rua

fepa


fahla

tlamoha

qoqa

reta

tsamayang



-ile

-na

-ng

-sa



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka lelapa leno.
Sebedisa mantswe a ka tlase ho o thusa.

lerato

lelapa

moholwane

kgaitseid

moholo

monyane



This image shows a red-bordered rectangular frame designed for handwriting practice. Inside the frame are five horizontal blue lines spaced evenly apart, intended for writing letters or words.



Boikgatthollo

Nahana hore o ka fa ba lapa leno dimpho dife.
Tshwaya mpho eo o seng o fane ka yona lenaneng.
Sebedisa dimpho kaofela.

E re:

Ke tla fa mme mose o motjha hobane o
rata mese e metle.





Ha re baleng

Bala pale. Etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa **ng**.

Malome Molemo o nyetse mmangwane Boitumelo ka Moqebelo.

Monyadi o ne a le motle. A apere hantle.
Ho ne ho na le batho ba bangata lenyalong.

Baetsana ba mmangwane Boitumelo ba bina ha monate.




Bongi

Ka nako ya dijo, Bongi o ile a mathela dipitseng.
O ne a batla ho bona se ka dipitseng.



Bongi e bile sethoto.
O ne a matha ka mora Lolo.
A wa, a utlwa bohloko letsohong.
A tlameha ho ya tleliniking.
Ngaka ya re: o entse eng?



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona
ka letshwao lena ✓ Kapa tseo o sa dumellaneng le tsona ka letshwao lena ✗.

Bongi o lemetse letsoho.

Malome Molemo o ile a nyala.

Bongi o ile tleleniking.




Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.



eng	neng	hobaneng	dipitseng	mang
jwang	bongata	mmangwane	tleleniking	letsohong

Mantswe a
tlwaelehilengho
ne
ka

Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



J J


j j

20 Ke ne ke natefetswe lenyalong




Etsa tshwantshiso ka se etsahetseng ka Bongi lenyalong.
Sebedisa dibapadi tse latelang:

- Bongi
- Lolo
- Mme
- Ngaka



Ha re ngoleng

Ngola dinomoro ditshwantshong tse latelang ka ho hlahlamana, 1-4.
Bolella motswalle wa hao ka seo o se bonang ditshwantshong tsena.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka setshwantsho se seng le se seng se ka leqepheng le letshehadi.
Sebedisa mantswe a latelang ho o thusa.

tleliniki

sefate

mokotlana


ngwanana

ntja

ntja

ho wa

Handwriting practice area with five horizontal lines for each word.



Boikgathollo

Fumana mme o etse sedikadikwe karabong e nepahetseng.



A	kwatile
B	thabile
C	halefile

A	mobe
B	halefile
C	motle


A	tsofetse
B	motjha
C	o dutse

A	pula
B	letsatsi
C	hatsetse

Metswalle ya ka e ratehang



Ha re baleng



Re hloka metswalle e lokileng.

Na o na le motswalle? Ke mang?

Ati le Amo ba bapala ba le
babedi.

Ba rata ho bapala diketo, ho
ngola le ho raha bolo.



Mme wa Bongi o a kula. O kulela lapeng.

Bongi o thusa mme wa hae ka ho kga metsi, ho kgetha koro le ho pheha.

Phuthi le Hlompho ba rata ho thusa Bongi.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓

Kapa tseo o sa dumellanang le tsona ka letshwao lena ✗.

Ati le Amo ke metswalle.

Ati le Amo ba rata ho bapala diketo.

Mme wa Bongi o a kula.



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.



Mantswe a tlwaelehileng

**rata
raha
kula**

hloka	bapala	phuthi	ngola	rata
hlompha	babedi	thusa	mang	raha



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.

Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.




K

k



Ha re etseng

Sehlopheng sa lona, etsang setshwantsho ka motswalle ya hlokang thuso ya lona.



Ha re ngoleng

Ngola seo o ka se etsang ho thusa hae le sekolong.



1

Kamoo nka thusang kateng sekolong

2

Kamoo nka thusang kateng hae



Ho thusa

3

Kamoo nka thusang metswalle

4

Ke mang ya nthusang?



Ke mang ya tla fihla habo Ati pele? Nka sente o e bidikise. Ha o fumana sente ka botoneng, tsamaya habedi, ha ho hlaha ka botshehading, tsamaya ha nngwe ho ya habo Ati. Ya tla fihla pele habo Ati, ke mohlodi. Ha o fihla lentsweng, le bale.





Ha re baleng



Lolo ke ntja e thibane neng ditsebe,
e rata ho matha ka mora katse.

Maobane katse e balehetse
hodima sefate, ntja e ile ya
hloleha ho e fumana.

Katse e ne e tshaba ho theoha
sefateng.



Ke ile ka palama lere ho lata katse.
Mosi o ile a nthusa.
Re ile ra neha katse dijo.
Ka mora moo ya robala.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓
Kapa tseo o sa dumellaneng le tsona ka letshwao lena ✗.

Katse e mathisitse ntja.

Katse e palame sefate.

Ati o theotse katse sefateng.




Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

matha	balehetse	holeha	tshaba	nthusa
thaba	katse	hompha	tshasa	thusa
ratha	hlokometse	hopheha	tshosa	thunya


Mantswe a tlwaelehileng

ha
ba
re



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.




L L I I



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa phoof olo eo o nahananang hore e ka o tswela molemo.
Ngola dipolelo tse tharo ka lebaka leo o ratang phoof olo eo ka lona.





Ha re ngoleng

Tlatsa maemedi a nepahetseng.

O


O

E

Ba

Re

Ke



 ile hae ka bese.



 tsamaile ho ya sekolong.



 kolobile puleng.




 bohotse.



 metswalle e meholo.



 emetse bese.



Ha re ngoleng

Tlatsa dikgeo ho qetela mantswe a na.
Sebedisa medumo e latelang.

pi


fa

uk

k


ru

tjhi ___ si	b ___ a	se ___ te	n ___ u	le ___ arua




Boikgathollo

Bapisa ditshwantsho tse latelang ho bontsha hore ke hoseng, motsheare le bosiu.



hoseng
motsheare
bosiu





Ha re baleng

Bala pale, etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa **hl**, le **es**.



Re rata ho hlwekisa malapa a bo rona.

Ke a fiela, mme o hlatswa dijana.

Ntate o hlakola lerole.

Kgaitsemi o pheha meroho.

Lesea leso le a seba.



Ha ho hlwekile ke a bapala, ebe ke
bala buka ho fihlela ke robala.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓
Kapa tseo o sa dumellaneng le tsona ka letshwao lena ✗.

Mme o rata ho hlatswa difensetere.

Ntate o rata ho hlakola lerole.

Ke bala buka ha ntlo e hlwekile.




Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

Mantswe a
tlwaelehileng

hlatswa	lesea	ntate	hlweka	thusa
hlwekisa	leso	ntatemoholo	hlwekisa	thuso
hlokomela	leno	nta	hlwela	thula



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.




M M

m m



Ha re etseng

Etsa setshwantsho ka seo o sa rateng ho se etsa lapeng la heno.



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka seo o sa rateng ho se etsa.

Ha ke rate ho

Ke rata ho



Ha re ngoleng

Tlatsa dikgeo ka ditlhaku tse latelang qetellong ya mantswe.
Bapisa mantswe ana le setshwantsho se nepahetseng.


ella

la

la

u

hlw_ _ _	fie_ _ _	nk_ _	roba_ _ _



Boikgathollo

Etsa setshwantsho ka
seo o se etsang hoseng,
motsheare le bosiu.



Hoseng




Motshehare



Bosiu



Ha re baleng




Titjhere ya ka e re ho bohlokwa
ho bapala dipapadi.

Letsatsing lena ke mokete o
moholo.

Ke mokete wa mabelo.

Ke rata ho bapala netebolo.

Dikolo tse ngata di kenetse
tlhodisano ya mabelo.



Mosi o bapala netebolo ka Mantaha le Labone.

Bongi a ka lahlela bolo hole.

Ha a le hole re mo opela mohafi.

Ka tsatsi le leng bolo ya thuba fensetere ya sekolo.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tseña mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓
Kapa tseo o sa dumellaneng le tsona ka letshwao lena ✗.

Dipapadi di bohlokwa ho rona.

Mosi o bapala bolo ka Mantaha le Labone.

Bongi o thubile fensetere.



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.



letsatsi	mokete	tswella	tshepa
tsola	moholo	shebella	tshepo
tsamaya	mose	buella	tsheha

Mantswe a tlwaelehileng

haholo

wa

lena



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tseña.


Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



N N

n n



Boikwetliso le dipapadi



Ha re etseng

Nahana ka dipapadi tseo o di ratang.

Qoqela motswallé wa hao ka dipapadi tseo o di ratang le tseo o sa di rateng.



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse tharo ka dipapadi tseo o di ratang le tseo o sa di rateng.

Ke rata

Ha ke rate



Ke _____

bolo.




Ha _____

netebolo.

Ke _____

ho sesa.



Ha re ngoleng

Ngola matsatsi a beke ka ho hlahlamana, o qale ka Sontaha.


Etsa setshwantsho ka seo o ratang ho se etsa ka le leng la matsatsi.

Mantaha	
Sontaha	
Laboraro	
Labobedi	
Labohlano	
Moqebelo	
Labone	

Letsatsi:



Tadima setshwantsho sena. Bua ka seo se bonang.
Qoqela motswalle wa hao ka dintho tse haufi le tse hole.



Ha re ngoleng
Ngola dipolelo tse tharo ka setshwantsho.



Ha re baleng

Bala pale, etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa **oh**, le **al**.



Ke rata ho ja meroho e tswang tshimong
yeso. Meroho e thibela mafu.


Re jala dinawa le dierekisi.

Re jala hape ditapole le ditamati.

Ke ntsha lehola beke e nngwe le e nngwe.
Ke nosetsa dijalo ha pula e sa ne.

Ka tsatsi le leng podi e ile ya ja dijalo
tsohle tshimong.

Ka e lelekisa ya baleha.



Ha re ngoleng

Araba dipotso tsena.

O lema eng tshimong?

O nesetsa neng dijalo?

Ke eng e ileng ya ja dijalo?



Tlotlontswe


Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

jara	mmele	nyorilwe	nwa
ja	mmino	lenyora	monwang
dijalo	mme	lenyalo	nwele



Mantswe a
tlwaelehileng

moroho
maf
lona



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



O

O

O

O




Ha re etseng

Ka bobedi, etsang tshwantshiso ka podi e jang tshimong.
Ke mang eo e tla ba podi?



Ha re ngoleng

Shebang ditshwantsho tsena le motswalle wa hao. Di beheng ka ho hlahlamana.



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka seo o se bonang setshwantshong.
Sebedisa mantswe a na ho o thusa.

podi

meroho

jеле

heke

lelekisa



Boikgathollo

Sheba mebala ena.

Qoqela motswalle wa hao hore ha o kopanya mebala e fapaneng o fumana mmala o fe.



Ho kopanya mebala



Mebala ya motheo:

kgubedu

tshehla

bolou

E re:

Ha ke kopanya mmala o mokgubedu le o mosehla ke fumana _____.



kgubedu

+

tshehla

=

mmala wa lamunu




+



=




+




=



+



=



Lelapa leso le leholo



Ha re baleng



Nkgono wa ka o se a hodile.

Ke mo thusa ho tsamaya.

Nkgono o ikokotlela ka lere la tshepe.

O tsamaya butle haholo.



Lapeng re ya ratana.
Re rata ho thusana.
Re thusa mang kapa mang.



Ha re ngoleng Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓
Kapa tseo o sa dumellaneng le tsona ka letshwao lena ✗.

Nkgono wa ka o motjha.

Thabo o na le batswadi.

Lapeng leso ha re thusane.




Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

ikokotlela	nkgono	tsamaya	batswadi
butle	nkgopola	letsatsi	motswadi
sepetlele	kgopololo	letsopa	motswalle

Mantswe a
tlwaelehileng

ka
rata
dula



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.




P P

p p



Ha re etseng

Amo ha a rate ho thusa lapeng. Etsa tshwantshiso o bolella Amo hobaneng a tshwanelo ho thusa.




Ha re ngoleng

Fumana hore na ke bo mang ba ratang mebala ef e.

Botsa bana ba bahlano seholopheng sa lona hore ba rata mebala ef e haholo.

Lebitso	Mebala eo ke e ratang haholo



Ha re ngoleng Fetolela dipolelo tsena ho tswa ho lekgathe lejwale ho ya ho lekgathe lef etile.

Ke a thusa lapeng.



Maobane _____.



Molemo le Amo ba theoha bese.

Maobane ba _____.

Re bapala pakeng.



Maobane re _____.

Letsatsi:



Boikgathollo

Ngola mantswe ana mabokoseng a modumo a nepahetseng.

bitsa

tsuba

phela

bua

thuba

jala

tlatsa

nyala

phehella

pheha

qeta

ela

tsebe

roma

ata

rera

file

ngala

lla

opa




ts


th

ng

ph

ny





Ha re baleng

Tsatsing lena titjhere o re qoqetse taba tse monate.

O re bolelletse hore re nka leeto la sekolo ka bese. Re tsamaya beke kaofela.


Bongi



Re ne re thabile haholo.

"Ke batla ho ya lewatle," ho bolela Bongi.

Sam



"Ke tshaba metsi a lewatle," ho bolela Amo.
"Lewatle le na le maqhubu," ho bolela Molemo.



Jabu

"Ke batla ho bona diphoof olo tse
hlaha," ho bolela Thabo.



Re ne re thabile hakakaang.



Ha re ngoleng

Bala pale ebe o araba dipotso tse latelang.

Ati

Ho ne ho le monate haholo.

Bongi o ne a batla ho ya kae?

O ne a batla ho ya

Thabo o ne a batla ho bona eng?

O ne a batla ho bona

Bana ba nka leeto nako e kae?

Ba nka leeto la



Tlotlontswé

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

bala	sefate	titjhere	leeto
bana	sebakeng	thabile	seeta
batla	monate	metsi	seella



Mantswe a
tlwaelehileng
re
ya
le



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



Q Q

q q



Ha re etseng

Bolella motswalle wa hao hore na o batla ho ya kae le hore o batla ho bona eng.

Etsa setshwantsho hodima seaparo ho bontsha hore o tla bona eng.



Ha re ngoleng

Ngola lebitso
la hao.

--	--	--	--	--

Ngola mabitso ana o qala ka tlhaku tse kgolo.

ati	amo	molemo	mosi	thabo

Ngola mabitso a metswalle ya hao e mene.

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi o re bolelle hore Bongi le Thabo ba batla ho ya kae.

Handwriting practice lines for the sentence "Ngola polelo tse pedi o re bolelle hore Bongi le Thabo ba batla ho ya kae."




Boikgathollo

Fana ka dimpho, kwala mahlo, o behe menwana ya hao hodima dimpho tsena.
Bolela hore o tla fa mang dimpho tsena. Hobaneng o nahana hore mpho ena e
bohllokwa ho motho eo o mo fang yona. Kgetha mpho ya hao, ya titjhere le ya
e mong le e mong wa metswalle ya hao. Ya tla fana ka dimpho kaofela pele,
ke mohlodi.

E re:

Ke tla fa titjhere sekgele hobane o dula
letsatsing tsatsi le leng le leng.



TEACHER: Sign

Date



Ha re baleng



Re ya kae?

Re ilo bona diphoofolo tse hlaha.

Re tlo ya lewatleng.

Re tsamaya ka bese ya sekolo.

Re shebile mmapa ho bona sebaka sena.



Jabu

"Ke batla ho bona lerusuarua," ho bua Ati.



Ati

"Ke batla ho tjheka mokoti o tebileng lebopong la lewatle," ho rialo Jabu .



Ha re ngoleng

Bala pale ebe o araba dipotso tse latelang.



Bongi

"Ke batla ho bona tau e tshehadi," ho bua Bongi.

Ati o batla ho bona eng?

Ati o batla ho bona

Bongi o batla ho bona eng?

Bongi o batla ho bona

Thabo o batla ho etsang?

Thabo o batla ho



Tlotlontswe


Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

sheba	tjheka	batla	phoofolo	tsamaya
shebile	tjhesa	lewatle	pheha	tsela
leshome	tjheha	tloha	phela	letsatsi



Mantswe a tlwaelehileng

o
ke
ho



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



R R

r r



Ha re etseng



Bolella motswalle wa hao ka dibaka
tseo o ratang ho di tj hakela.
O batla ho bona eng moo?



Ha re ngoleng

Tereisa mela ho fumanahore bana ba batla ho bona eng.



Jabu





Bongi



Mosi



Ati



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka seo o se bonang setshwantshong.
Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

palame

mofao

mekotla

robetse



bana


Handwriting practice area with five horizontal lines for each word.



Ha re ngoleng

Ngola dinomoro ka ho latellana ditshwantshong tsa I—3. Bontsha tatelano
e nepahetseng. Boella motswalle wa hao ka seo o se bonang ditshwantshong.






Ha re baleng

Bala pale, etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa **kg**, le **ng**.

Ka Mantaha.

Re tsamaya ka bese.


Bese e tsamaya morung. Re bona matlo a manyane a pentilweng ka mmala o mosweu le o motala.



Ho lefifi morung ona.

Difate tsa teng di teteane hape di kgolo.

Lolo, e bohola dikgomo le dintja tseo e di bonang.



Mosi o tshwero ntja ka beseng.
Ntja e bohola kgomo e haufi le moru.



Ntja e batla ho tlola.

Ha re ngoleng Bala pale ebe o araba dipotso tse latelang.

Bana ba feta kae ka bese?

Bana ba feta haufi le

Hobaneng ntja e bohola?

Ntja e bohola

Ke eng tse teteaneng morung?

di teteane.

Ho na le eng ka mora moru?

Ho na le ka mora moru.



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

Mantswe a
tlwaelehileng

tsamaya	kgolo	matlo	tshwere	morung
tsela	kgomo	tlola	tshwene	sefateng



ka
le
re




Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.

S S


S S

Ho feta ka hara moru



Boikgathollo

Etsa ditshwantsho tsa
difahleho ka fensetereng ya
bese. Kgabisa bese ya hao.



Ha re nqoleng

Ngola pale ka seo o se bonang setshwantshong.



Ha re nqoleng

Etsetsa mantswe a nepahetseng sedikadikwe.

Sekepe	se	di	tebile.
Batho	o	ba	bangata.
Dijo	e	di	monate.
Sekolo	se	di	kene.
Mme	ba	o	fihlile.

Re sebedisa makopanyi
a tsamaelanang le
senlongwapele sa
lebitso.





Ha re ngoleng

Tlatsa lentswe le nepahetseng dipolelong.

tlola ka feta



Ntja e batla ho _____ ka beseng.


Bana ba tsamaya _____ bese.


Bese e _____ pela moru.



Boikgathollo

Bontsha mokganni wa bese tsela ya ho tswa ka morung.





Ha re baleng

Bese e ya Gauteng.

Re bona makoloi a mangata le mosi o motsho.

Re bona batho ba theosa ba nyolosa le seterata.


Ntja e tlolela ka ntle ho bese. E batla ho tshwara katse e nang le mebala e fapaneng.

E batla ho bapala le ntjanyana tse ka ntle ho bese.

Molemo o bitsa ntja.

Ntja e a baleha.





Re ka kgutlisa ntja jwang?

"Ntja, kgutla!" ho bitsa
Molemo.



Ha re ngoleng Bala pale ebe o araba dipotso tse latelang.

Bana ba bone eng Gauteng?

Bana ba bone

Hobaneng ntja e balehile ka beseng?

Hobane e ne e batla ho bapala le

Ke mang ya bitsitseng ntja hore e kgutle?



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

t ^l ola	motsho	sephethephethe	nyolosa
t ^l oha	botsho	pheha	ntjanyana
t ^l osa	tshoha	phetha	lenyora

Mantswe a
tlwaelehileng

ho
o
a



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



T T

t t




Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa ntja e baleha beseng.
Bontsha ka moo molemo a bitsang ntja ka teng.



Ha re ngoleng

Nomora ditshwantsho tsena ka tatellano e nepahetseng.





Ha re nqoleng

Ngola pale ka seo o se bonang setshwantshong.



Ke mang ya tla fihla beseng pele? Bidikisa sente. Ha o fumana sente ka botoneng, tsamaya habedi. Ha ho hlaha botshehadi ba sente tsamaya ha nngwe ho ya beseng. Ya tla fihlang pele beseng, ke mohlodi. Ha o wela lentsweng le bale.





Ha re baleng

Re sebakeng sa diphoofolo tse hlaha sa Kruger.

Re bona tlou le tshukudu, ke batla ho bona noha.

Bana ba shebile ka ntle ho fensetere.
Ba batla ho bona diphoofolo tse hlaha.

Molemo o bona tau e shebile tshukudu.





"Joo! Bona. Ke tau.
E batla ho ja tshukudu,"
ho bolela Jabu.



Ha re ngoleng

Bala pale ebe o araba dipotso tse latelang.

Bana ba batla ho bona diphoofolo serapeng sa diphoofolo tse
hlaha sa Kruger?

Bana ba tla bona

Tau e batla ho ja phoofolo efe?

Tau e batla ho ja

Ke mang ya boneng tau pele?

o bone tau pele.



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

sheba	kantle	hlaha	diphoofolo
shebile	tlou	hlola	phoka
moshemane	tloha	hloka	phofo



**Mantswe a
tlwaelehileng**

ke
ka
ho



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



u u

u u

Diphoofofolo tse ding



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa phoofolo eo o ratang ho e bona.



Ha re ngoleng

Etsa polelo tse pedi ka setshwantsho sa hao.



Ha re ngoleng

Etsa dipolelo. Bapisa polelo tse ka letsohong le letshehadi le le letona mme o etse mola polelong tse dumellanang.

Tau ke phoofolo

Molemo o bona tau

Bana ba palame



e shebile tshukudu.

bese.

e hlaha.



Ha re ngoleng

Tlatsa dikgeo ka ditlhaku tse latelang.
Bapisa mantswe le setshwantsho se nepahetseng.


tsh

ph

tjh


kg


__ __ ukudu	__ ofolo	ti __ ere	__ anna



Boikgathollo

Ke phoofolo efe ena?
Qetella setshwantsho sena ebe o a se kgabisa.





Ha re baleng

Bala pale, etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa **ng** le **tl**.

Re se re fihlile lewatleng.

Lehlabathe le tjhesa haholo. Lewatle le leholo ebile le tebile.

Maqhubu a ya hodimo le tlase.

Metsi a lewatle a letswai le lengata.



Re sitwa ho a nwa.

Re bona dikepe tse kgolo.

Ke bona lerusua le hlapidimo.

Ho na le tlhapi tse ngata lewatleng.



Lolo ntja ya rona, o qala ho fata.
A wela ka mokoting.

"Lolo, ke ntja e seleng" ho bua Ati.



Ha re ngoleng

Bala pale ebe o araba dipotso tse latelang.

Bana ba ne ba ile kae?

Ba ne ba ile

Lolo o ile a etsang?

Lolo o ile a

Bana ba bone eng?

Bana ba bone



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

le h labathe	t lase	ma q hubu	n wa
fi h lile	mat lo	le q heku	n wele
se h lopha	t lola	le q heka	n wela



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.

Mantswe a
tlwaelehileng


le
ya
tla



V V

V V

Re ntse re le lewatleng





Ha re ngoleng

Ngolla motswalle wa hao posekarate o mo jwetse ka seo o se boneng lewatleng.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola matsatsi a beke ka tatellano.

Jwale bolela seo o tlwaetseng ho se etsa letsatsi ka leng.

Sontaha

Laboraro

Labohlano

Mantaha

Labobedi

Labone

Moqebelo

Letsatsi	Seo ke se etsang kamehla
Sontaha	



Ha re ngoleng

Etsa dipalo tsena tsa mantswe mme o tlatswe lentswe le nepahetseng.

Re o etseditse ya pele.



se

eta

seeta

tulo

rapa

be

betjha

mo

tjha

ba

TEACHER: Sign

Date



Ha re baleng

Bala pale, etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa tl.



Titjhere ya rona o itse
ke nako ya ho kgutlela
hae. Re sulafalletswe. Re
ne re natefetswe haholo
lewatleng. Re paketse
mekotla ya rona ra palama
bese.



Re dutse ditulong tsa rona
Lolo o ne a dutse le Bongi.
Bongi o ne a utlwile bohloko
haholo a ba a lla.



Ha re sheba ka ntle, kaofela
ha rona ra bona dikgomo di ja
jwang.
Ra hopola ka tsa lewatleng,
ha ditlhapi di ja di bile di
bapala mmoho.



Tseleng Lolo a bona dikgomo polasing.
Ya boholo, ya tlola, ya tswa ka
fensemere.
Tjhe bo! Lolo.



Ha re ngoleng Bala pale ebe o araba dipotso tse latelang.

Hobaneng bana ba ne ba sulaf elletswe kajeno?

Hobane

Lolo o ne a dutse le mang?

Lolo o ne a dutse

Re ne re palame eng ha re ya lewatleng?

Re ne re palame



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

a	tseleng	k wahela	kgutla
sello	tsela	kwala	kgomo
kelello	tsebo	lewatle	kgolo



Mantswe a
tlwaelehileng

o
ne
re



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



W W

W W

Re kgutlela hae



Ha re etseng

Etsa setshwantsho o bontshe kamoo bana ba ileng ba ikutlwa kateng ha ba kgutlela hae.



Ha re ngoleng

Bapisa polelo tse ka letsohong le letshehadi le le letona, mme o etse mola polelong tse dumellanang

Re bone dikepe tse kgolo

Bana ba palame

Bana ha ba batle

Lewatleng ho ne ho le

bese.

lewatleng.

monate.

ho ya hae.



Ha re ngoleng

Jwale ngola dipolelo ka nako eo o neng o sulaf alletswe.





Boikgathollo

Ha re etseng reisi.

Ha re boneng ke mang ya tla fihla pele sekepeng ebe o kgutlela beseng. Bidikisa sente. Ha o fumana sente ka botoneng, tsamaya habedi. Ha ho hlaha ka botshehading ba sente tsamaya ha nngwe ho ya sekepeng o nto kgutlela beseng. Ya tla fihla beseng pele, ke mohlodi. Ha o wela lentsweng le bale.





Ha re baleng



"Ke lakatsa ho kgutlela lewatle," ho bolela Bongi.

Bongi

Titjhere



"Tsatsing lena le tla ngola pale ka leeto la lona," ho rialo titjhere.

Sam



"Ke tla ngola pale ka diphoofolo tseo ke di boneng," ho bolela Sam.

Jabu



"Ke tla ngola pale ka diphoofolo tse hlaha tseo re di boneng," ho arabba Thabo.



Ati



Ha re ngoleng

Ati o itse, "Ha ke tswa sekolong ke tla tjhakela motswalle wa ka ke mo qoqele ka leeto la lewatle." "Ha ke qeta ke tla bapala le ntja pele ke robala. Ke lakatsa ho lora ka lewatle."

Bala pale ebe o araba dipotso tse latelang.

Ke mang ya tla ngola ka diphooftolo tse hlaha?

o tla ngola ka diphooftolo tse hlaha.

Ke mang ya tla ngola ka diphooftolo tseo a di boneng?

o tla ngola ka diphooftolo tseo a di boneng.

Ati o tla etsa eng pele a robala?

Ati o tla

Ati o ne a batla ho lora ka eng?


O batla ho lora ka



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

leeto	phooftolo	kgutla	qoqa	sekolong
seeta	diphooftolo	kgutlela	qoqela	leetong
feela	pheha	kgutlisa	qoqisa	ngola



Ha re ngoleng

X X

X X

Mantswe a tlwaelehileng

tl
ke
wa

Ithute ho ngola ditlhaku tsena. Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.


Re kgutlela sekolong



Ha re etseng

Bua ka ditaba tsa hao.

Bolella motswalle wa hao ka ditaba tsa lapeng la heno.



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka ditaba tsa lapeng leno.



Ha re ngoleng

Bapisa polelo tse ka letsohong le letshehadi le tse ka letsohong le letona.

Kajeno ke

Ati

Hosane

Bana ba

o ile habo Bongi.

Ke tla ya lewatle.

swabile.

batla ho ya hae.



Boikgathollo

Leqepheng le ka letsohong le letona taka tsela eo bese e tsamaileng ho yona.

1 Qala sekolong.

5 E ya phakeng ya Kruger.


2 E ya polasing.

6 E ya lewatleng.

3 Tsamaya marung.

7 Kgutlela sekolong.

4 E ya toropong.





Ha re baleng

Bala pale. Etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa ol.

Maobane ke ne ke tswa sekolong, mme ka kgaoletswa ke pula.

Pula e ne e nele haholo.


Ke ne ke kolobile.

Lehadima le ne le benya ka matla, ke tshohile haholo.

Pula ya sefefo e nele haholo hoo e neng e mphahla.

Ke ne ke sitwa le ho bona moo ke yang.

Ke ne ke le mong tseleng, ke sa tsebe moo ke yang, ka lla haholo.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo ebe o araba dipotso tse latelang.

Bongi o ne a ya kae?

O ne a ya

Bongi o ne a ikutlwa jwang?

O ne a ikutlwa

Bongi o ne a ena le mang?

O ne a le



Ha re ngoleng

Ngola lebitso la pale.



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

etswa	tshoha	lla	nele	sefahleho
tswa	tshohile	sell/o	nela	hlompho
tswela	tshola	mol/o	nepa	hlalefa



Ha re ngoleng

Qetella mantswe ana mme o a bapise le ditshwantsho tse nepahetseng.

Mantswe a
tlwaelehilengmang
haholo
kae

ma _____

ll _____

twe _____

p ____ p _____

se _____
hle _____



Ha re etseng

O nahana ho etsahetseng ka Bongi?
Qoqela motswalle wa hao ka se etsahetseng ka Bongi.
Etsa setshwantsho o bontsha qalo le qetello ya pale.



Qalo ya pale

Qetello ya pale



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse hlano ka pheletso ya hao e ntle.

lla

pula

tsamaya

tshohile

sefefo



Ha re baleng

Bala qetello ya pale.

Pale e
qetelletse
jwang?

Bongi a bona ntja e tla
e potlakile. E momme
sekgele. O ne a thabile.





A tshwara sekhele mme a
mathela hae ka potlako.

A phomola ha a fihla hae.
A ikutlwa a kgatholohile.
A leboha Lolo, ntja ya hae.

Tlotsa setshwantsho sena ka mebala.

Boikgathollo



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena. Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.

Y Y

y y



Ha re baleng



Pale ya Ati

Re ne re le lapeng.

Re bapala kgati le mantlwane le metswalle ya ka. Ho ne ho tjhesa. Ke ile ka makala ha ke utlwa modumo o tshosang wa lehodimo. "thwa-thwa---r-r

Pula ya qala ho na ka mokgwa o makatsang.

Majwe a maholo a theoha hodimo. A ne a le maholo jwalo ka bolo ya kolofo.

Ke ne ke tshohile haholo, ka laela Lolo ntja ya ka hore e se tsamaye, eeme "ntsi".

Ra ipata ka tlasa bethe ho fihlela pula e sa.

Ha ke eso bone sefako se seholo jwalo.





Ha re ngoleng

Bala dipolelo ebe o araba dipotso tse latelang.

Na Ati o re bolelletse ka lehadima?

Tjhe, o re bolelletse ka

Majwe a sefako a ne a le boholo bo bokae?

A ne a lekana le bolo ya

Ati le ntja ya hae Lolo, ba ile ba etsa eng ha ba tshohile?

Ba ile




Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.



mantlwane	mokgwa	theoha	tjhesa	jwetsa
tlasa	kgati	theola	tjheha	metswalle
utlwa	bakgotsi	bethe	tjheka	tsi



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena. Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola,
o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.

Mantswe a tlwaelehileng
pula lerato rata

Majwe a sefako



Ha re ngoleng

Kenya o kapa a ho qetella mantswe ana.

Bapisa mantswe le ditshwantsho tse nepahetseng.




ranta_

lets_ ho

let_ mo




em_

lehlabath_



Ha re etseng

Beha ditshwantsho tsena ka ho hlahlamana 1 – 4, ebe o qoqela
motswalle wa hao ka seo o se bonang ditshwantshong.



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka setshwantsho se seng le se seng.
Sebedisa mantswe a na ho o thusa.

lerata

dibolo tsa
kolofo

sefako

tshohile

bethe

fensemere tse
thubehileng



Ha re ngoleng

Qetella mantswe ana hore a tsebe ho dumellana le ditshwantsho tsena.

fo

le

a

mo

pe

bo


___tjhe	___tjhe	___fa	___lo	___llo	___he



Boikgathollo

Sheba setshwantsho ebe o qoqela motswalle wa hao ka se etsahalang.

Mehato potolohya metsi



1	Letsatsi le tjhabetse lewatleng le dinokeng.
2	Metsi a ya hodimo marung.
3	Metsi a etsa maru.
4	Maru a etsa pula. Pula e mathela dinokeng le lewatleng.



Ha re baleng



Mosi o bona lehlwa

Ke ne ke tjhaketse nkongo.


O dula dithabeng moo ho batang.

Ke ne ke thothomela ke serame.

Ke hatsetse haholo.

Ke ne ke robetse ka dikobo tse ngata.

Ha ke tsoha ka hlokomela hore hohle ho ne ho le ho sweu.

Lehlwa le ne le kgethihile hohle,
hodima dif ate, matlong,
dinokeng le tseleng.

Le bata haholo.

Le ntja ya ka, Lolo, e ne e hatsetse haholo.


Nkongo o ile a nthwesa dikausu tsa matsoho hobane ke ne ke hatsetse.





Ha re ngoleng

Bala dipolelo ebe o araba dipotso tse latelang.



Mosi o ne a le kae ha a bona lehlwa?

O ne a le

Mosi o ne a rwetse eng matsohong?

O ne a rwetse

Mosi o ne a bona eng ha a sheba ka ntle ?


O bone



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

tjhaka	thothomela	hohle	hatsela	nkongo
tjhesa	thola	lehlwa	tsela	nkgopotsa
tjheha	thusa	hompha	tsipa	nkapesa

Mantswe a
tlwaelehilengtsa
bona
eng

Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.

Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.

Ke ile ka tjhakela nkongo.


Ke

Lehlwa le bonolo le lesweu



Ha re etseng

Etsa setshwantsho ka seo o nahanang Mosi o se entse ha a bapala ka lehlwa.



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho sa hao.
Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

dikausu


bapala

moya

metsi


lehlwa

bata





Ha re ngoleng

Qetella mantswe hore a dumellane le ditshwantsho.



Ha re ngoleng


Kenya tse ding tsa ditlhaku tsena a, i, o, u, e ho qetella mantswe a latelang.
A bapise le ditswantsho tse nepahetseng.

Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena. Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.

Z Z

z z



Ha re baleng

Jabu

Ha ke rate mariha.
Ho bata haholo.



Ati

Ke rata nako ya lehlabula hobane ho tjhesa ha monate. Ke tjhaka haholo ka nako ena.



Sam

Ke rata nako ya selemo. Ke nako e monate. Difate di thuntse. Naha e tletse dithungthung dif ateng.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo ebe o araba dipotso tse latelang.

Ke mang ya sa rateng mariha?

Hobaneng Ati a rata lehlabula?

Hobane

Hobaneng Molemo a rata selemo?

Hobane



Tlotlontswe


Bala mantswe, mamela medumo.

lehwetla	dithungthung	tletse	lehlabula	tjhesa
sehwete	thunya	tloha	hlaba	tjhais
hwetla	sethunya	tlola	hlapa	tjhaka



Ha re ngoleng

O rata nako e feng ya selemo?



Mantswe a tlwaelehileng

hwetla
mariha
selemo
lehlabula



Ha re ngoleng

Bapisa mantswe le ditshwantsho tse nepahetseng.



dipalesa


tsamaya

kokonyana

noha


bua

Nako ye selemo eo ke e ratang haholo



Ha re etseng

Sheba ditshwantsho. Qoqela motswalle wa hao ka seo o se ratang le seo o sa se rateng ka e nngwe le e nngwe ya nako tsa selemo. Bolella motswalle wa hao hore re apara eng ka nako e nngwe le e nngwe ya selemo. Hlalosa hobaneng.



Selemo



Lehlabula



Hwetla



Mariha



Ha re ngoleng

Etsa mola ho bapisa dipolelo tse ka letsohong le letshehadi le tse ka letsohong le letona.

Ha ke rate mariha hobane

Ke rata selemo

Ka hwetla

Hlabula ho monate

hobane ho a tjhesa.

re ja poone.

hobane difate di thuntse.

ho bata haholo.



Ha re ngoleng

Jwale ngola polelo ka nako ya selemo eo o e ratang le eo o sa e rateng.


Ke rata

Ha ke rate



A re bueng

Qoqela motswalle wa hao ka mehato ya ho hola ha senqanqane.
Ho tloha e le lehe, ho ya ho mokudubete, ebe senqanqane se nang le mohatla, ho fihlela
e eba senqanqane se seholo.




Boikgathollo

Jwale tlotsa setshwantsho sa senqanqane ka mebala.




Na e tla na kajeno?

Matshwao a tsa bolepi



Ho a tjhesa



Maru a kwahela




Pula e a na



Maru a thibile



Lehadima



Ho na le moyo




Ha re baleng

Qoqela motswalle wa hao hore o bona eng setshwantshong.

Mo qoqele hore pula e tswa hokae .

Karete ya tsa bolepi Phupjane

Sontaha	Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Moqebelo



Ha re ngoleng

Bala dipolelo ebe o araba dipotso tse latelang.

Karete ya tsa bolepi ba lehodimo, e bontsha kgwedi e fe ya selemo?

Kgwedi ena e na le matsatsi a makae?

Matsatsi a tjhesang a makae?

Ke matsatsi a makae moo lehodimo le tlabe le thiba thibile?

Pula e na matsatsi a makae?

Matsatsi a makae moo le tla beng le benya?

Moya o tla ba teng matsatsi a makae?



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

kgwedi	benya	letsatsi	thiba	tjhesang
kgolo	kenya	matsatsi	thibela	tjhekang
kgora	nyolla	tsoha	thibile	tjhabile

Mantswe a tlwaelehileng

Sontaha
Mantaha
Labobedi



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.

Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



Tsa bolepi

Tjhate karete ya boemo ba lehodimo



Ha re etseng

Etsa setshwantsho ho bontsha boemo ba
lehodimo kajeno.

Etsa setshwantsho ka diaparo tseo o tla di aparel
boemo ba lehodimo kajeno.



Ha re ngoleng

Ngola lebitso la ngwana e mong le e mong ya seholopheng sa hao sekolong.

Qala ka tlhaku tse latelang. Hopola ho sebedisa ditlhaku tse kgolo ha o ngola mabitso
a batho.

B

L

D

M

G


T

H

S

R

K



Ha re ngoleng

Ngola matshwao dipolelong tsena.

Ngola ditlhaku tse kgolo, dikgutlo kapa matshwao a potso.



ke rata ho bapala le Mosi ha ho tjhesa

na o a rata ha ho bata

letsatsi la tswalo la Molemo le ka Phupjane. Ke nako ya mariha



Ha re ngoleng

Qetella karete ya tsa bolepi, o
bontsha boemo ba tsatsi la kajeno.
Jwale tlatsa boemo ba lehodimo ba
matsatsi a mahlano a tlang.



Letsatsi





Ha re baleng

Tsatsing lena Ati o ne a
tswafa ho tsoha.

O robetse nako e telele.



Ntja ya hae, e lekile ho mo
tsosa, empa e hholehile.

Mme wa Ati o lekile ho mo
tsitsinya empa a ithoballa.

Ati o tsohile motshehare tsatsi
le tjhabile, a ba a siuwa ke bese
e yang sekolong.

Ati o tsamaile ha bohloko a sa
qhwaela le diphahlo tsa hae.


O fihlile ka morao ho nako
sekolong.





Ha re ngoleng

Bala dipolelo ebe o araba dipotsa tse latelang.



Ke nako mang?
Kenya manaka a watjhe.

Hobaneng Ati a ne a fihlile morao sekolong?

Hobane

O ile jwang sekolong?

O tsamaile ka

Hobaneng a ne a sa tsamaye ka bese?

Hobane



Tlotlontswe


Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

tswafa	holehile	qhwaela	ithoballa
tsoha	sehlopha	seqhwala	lla
tsela	hlompha	qhwadile	sell



Mantswe a
tlwaelehileng

nako
tsatsi
tsoha



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena. Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



Nako ke mang?

Re bua ka nako



Ha re etseng

Bolella motswalle wa hao hore lenakana le lenyenyane le leholo le supile kae?




Bontsha dihora le metsotsa ho latela nako e bontshitsweng..

lennyane	leholo

lennyane	leholo

lennyane	leholo

lennyane	leholo




Ha re ngoleng


Kenya manakana ho supa nako e boletseng.




hora ya 1



hora ya 6



hora ya 3




hora ya 9



Ha re ngoleng

Tlatsa dikgeo ka dinomoro.




Ke tsoha ka _____.



Ke robala ka _____.



Sekolo se qala ka _____.



Boikgathollo







Bontsha hore ke nako mang. Bolella motswalle wa hao hore nako ke mang.

Seha watjhe e ka morao ho buka mme o kgomaretse manakana watjheng.

Bontsha motswalle wa hao nako tse fapaneng.




Ke nako mang?



Ha re baleng



Molemo o tsoha ka hora ya
botshelela.




Molemo o palama bese
ka hora ya bosupa.



Molemo o tswa sekolong ka hora ya bobedi.

Molemo o ja ka hora ya botshelela
mantsiboya.

Molemo o robala ka hora ya borobedi bosiu.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo ebe o araba dipotso tse latelang.

Molemo o tsoha ka nako mang?

O tsoha ka

Molemo o palama bese ka nako mang?

O palama bese ka

Molemo o robala ka nako mang?

O robala ka



Tlotlontswe


Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.



Mantswe a
tlwaelehileng

**hoseng
bosiu
motshehare**

tshelela	sekolong	Borobedi	ngwe	hlopha
motsheshare	lengolo	Boraro	ngwana	hloleha
bontsha	ngola	Bosupa	ngwapa	sehlopha



Ha re ngoleng





Nako ke

Nako ya ho ...?



Ha re etseng


Bapisa nako diwatjheng tsena.



Ha re ngoleng

Ngola nako. Etsa setshwantsho sa watjhe.
Bontsha manakana ho bontsha nako e nepahetseng.

Ke nako mang	Nako	Engole
Ke ya sekolong ka		
Ke fihla hae ka		
Ke ja ka		
Ke robala ka		



Ha re etseng



Bontsha dinako tse fapaneng watjheng ya hao.



Boikgathollo



Lebelo la mantswe.

Kgetha lebala moo
le tlo matha teng le
metswalle ya hao e
mene. Sebedisa watjhe
ho bona hore o tla nka
nako e kae, ho bala
mantswe lebaleng la
hao. Lekang ho qala
ho bala ka nako e le
nngwe. Tjhentjheng
mabala mme le mathe
hape, mathang
ka mabaleng ohle.
Ikwtliseng ho matha
mabaleng ohle hore le
be matla le mokoka.
Hopolang ho tshwaya
mantswe a le
thibetseng ho matha
mabaleng a lona.
Balang mantswe a na
hangata.

lehlwa	bohlwa	thinya	thibela	phodile	phola
ehlwa	tlala	thaba	tjhesa	phofo	phoka
tlola	tletse	tjheha	tjhaka	phunya	phutha
tloha	tlisa	tjhelete	tjheka	phahama	phuthi
lehlabula	lehlabathe	tjhepoha	kgomo	phetla	phaphama
lehlaka	sehlopha	kgati	kgantsha	motswedi	motswalle
hlaba	hlapa	kgora	kgorula	motswetse	motswadi
hlatswa	letsatsi	tshoha	tshosa	mona	bona
tsoha	tsamaya	tshomo	tshila	rona	sona
sekolong	lebenkeleng	tshitshidi	dula	badisa	yona
lewatleng	letsatsing	duma	dutla	bana	bala
sefateng	tereneng	nkongo	mokgoro	barui	bapala
benya	kwenya	mokgibo	nyeka	nama	nako
senya	thola	nyolla	nyekwa	nele	namane
thusa	thunya	swim	phoofolo	ngata	ngwana
thothomela	thipa	pheha	pholla	nyala	nqwaneso





Ha re baleng



Ditaba tse tshehisang

Tsatsing lena Lolo ntja yaka e ile ya nka leeto ho ya **tseleng** ya Oak. O ne a ya **sekepeng** ka maoto.

Lolo o ne a apere **jase** e kgolo a rwetse le katiba, hobane ho ne ho bata haholo.

Lolo o ne a tsamaya le **podí** e bitswang Gruff le Fifi **senqanqane** se setala.

Podí le **senqanqane** ba ne ba rwetse dikatiba ba apere le **dijase**.

Lepolesa la ba bona la ba neha **borotho** bo besitsweng, a ba kgutlisetsa sekolong.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo ebe o araba dipotso tse latelang.

Lolo o ne a ya kae?

O ne a ya

Lolo o ne a tsamaya le mang?

O ne a tsamaya le

Ba ne ba apere eng?

Ba ne ba apere

Hobaneng Lolo a ne a apere jase?

O ne a apere jase hobane



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.



Mantswe a tlwaelehileng

nkongo

mollo

nyekwe

pheha

kgotla

mokgoro

motswalle

nyolla


phoofolo

kgora

Laboraro

Labone

Labohlano



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.

Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.




Podi e apere jase.

Koranta ya ka



Ha re etseng


Ditaba tse tshehisang



Ha re ngoleng

Ngola pampiri ya hao.

Bua ka ditaba tsa hao. Qoqela motswalle wa hao ditaba tsa hao. Mmolelle ka ditaba tseo o ka di ngolang pampiring ya hao.



Lebitso la pampiri

Letsatsi

Taba tsa hao ke di feng?

Ho etsahetseng?

Etsa setshwantsho sa ditaba.

Bukantswe ya ka

A

a

G

g

B

b

H

h

C

c

I

i

D

d

J

j

E

e

K

k

F

f

L

l

Bukantswe ya ka

M
m

S
S

N
n

T
t

O
o

U
u

P
p

V
v

Q
q

W
w

R
r


X-Z
X-Z













glue







Clock

Cut out the clock and then the hands of the clock. Use the clip (a splitpin) to fasten the hands to the clock so that they can turn around. Now use your clock to show your friends the time.

At the same time fasten this hand to the weather clock on the back of the clock.



Attach the hand to the weather chart and then turn it to show what the weather is like each day.



Cut out the animals on the previous pages and stick them on the next pages to show where they live.

